



Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	3.04. 2024. GCG
KLASIFIKACIONI BROJ:	23-1/24-5
VEZA:	
EPA:	187 XXVIII
SKRAĆE:	PRILOG:

Br: 08-040/24-1384/4

1. april 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 14. marta 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **ANDREJ MILOVIĆ**, ministar pravde i **ALEKSANDAR BAKRAČ**, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
mr Miloško Spajić, s. r.

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

Član 1

U Zakonu o obligacionim odnosima („Službeni list CG”, br. 47/08 i 22/17) u članu 210b st. 1 i 3 poslije riječi „supružnik,” u različitom padežu dodaju se riječi: „odnosno partner u zajednici života lica istog pola,” u odgovarajućem padežu.

Član 2

U članu 288 stav 2 riječi: „dužnikov suprug,” zamjenjuju se riječima: „dužnikov bračni supružnik, odnosno partner u zajednici života lica istog pola“.

Član 3

U članu 391 stav 1 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) bračnih supružnika;“.

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) partnera u zajednici života lica istog pola;“.

Član 4

U članu 586 stav 2, članu 1069, nazivu člana i članu 1070, članu 1085 stav 1 i članu 1086 stav 1 riječi: „bračni drug” u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „bračni supružnik, odnosno partner u zajednici života lica istog pola” u odgovarajućem padežu.

Član 5

U članu 1054 stav 4 riječ „suprugu” zamjenjuje se riječima: „bračnom supružniku, odnosno partneru u zajednici života lica istog pola”, a poslije riječi „braku” dodaju se zarez i riječi: „odnosno životnom partnerstvu lica istog pola”.

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list CG“, br. 47/08 i 22/17), sadržan je u članu 16 Ustava, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuje način ostvarivanja ljudskih prava i sloboda kada je to neophodno za njihovo ostvarivanje, nadležnost i postupak pred organima javne vlasti, ako je to neophodno za njihovo funkcionisanje, kao i druga pitanja od interesa za državu.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Donošenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima pristupilo se zbog potrebe usaglašavanja Zakona o obligacionim odnosima sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG“, broj 67/20). Naime, Zakon o obligacionim odnosima bračnog supružnika prepoznaje kao nosioca izvjesnih prava i obaveza, pa je bilo potrebno u istom obimu i na isti način u Zakonu prepoznati i partnere u zajednici života lica istog pola.

II. USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Nema propisa Evropske unije sa kojima je trebalo izvršiti usaglašavanje ovog zakona.

IV. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 predloga zakona izvršena je dopuna člana 210b u stavu 1 i 3, da sud može pored navedenih članova uže porodice, i partnerima u zajednici života lica istog pola dosuditi pravičnu naknadu za duševne bolove u slučaju smrti ili teškog invaliditeta nekog lica, do koje je došlo usljed povrede prava ličnosti.

Takođe, članom 2 izmijenjen je član 288 u stavu 2, gdje se prepoznaje i partner u zajednici lica istog pola, na isti način kao dužnikov bračni supružnik, kod teretnog raspolaganja kada dužnik - partner nanosi šteta povjeriocu.

Članom 3 izmijenjen je član 391 u stavu 1 tačka 1, dodavanjem tačke (1a) kojom se propisuje, da rokovi zastarjelosti između ostalih, ne teku ni između partnerau zajednici lica istog pola dok njihova zajednica traje.

Članom 4 izvršene su izmjene u članu 586 stav 2, članu 1069, nazivu člana i članu 1070, članu 1085 stav 1 i članu 1086 stav 1 u smislu prepoznavanja partnera u zajednici života lica istog pola, i to: kod raskida ili opoziva ugovora o poklonu, kod ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, kao i kod ugovora o doživotnom izdržavanju.

Članom 5 izmijenjen je član 1054 u stavu 4 na način da korist iz ugovora o osiguranju koja je namijenjena partneru u slučaju njegove smrti pripadne licu koji je bio u partnerstvu sa osiguranikom, na isti način kao što pripada licu koje je bilo u braku sa osigurnikom,

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje zakona nijesu potrebna posebna finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore.

Zakon o obligacionim odnosima -odredbe koje se mijenjaju

Član 210b

(1) U slučaju smrti nekog lica do koje je došlo usljed povrede prava ličnosti, sud može dosuditi članovima njegove uže porodice (bračni supružnik, djeca, usvojioci, roditelji i usvojenici) pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

(2) Naknada iz stava 1 ovog člana može se dosuditi i braći i sestrama ako je između njih i umrlog postojala trajnija zajednica života.

(3) U slučaju naročito teškog invaliditeta nekog lica do kojeg je došlo usljed povrede prava ličnosti, sud može dosuditi njegovom bračnom supružniku, djeci, usvojiocima, roditeljima i usvojenicima pravičnu novčanu naknadu za njihove duševne bolove.

(4) Naknada iz st. 1 i 3 ovog člana može se dosuditi i vanbračnom supružniku, ako je između njega i umrlog, odnosno povrijeđenog postojala zajednica života od najmanje tri godine prije smrti, odnosno povređivanja, a ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka i prije isteka vremena od tri godine.

(5) Pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju roditelji u slučaju gubitka začetog, a nerođenog djeteta, do kojeg je došlo usljed povrede prava ličnosti.

Član 288

(1) Teretno raspolaganje može se pobijati ako je u vrijeme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim povjericima i ako je trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato.

(2) Ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjericima.

(3) Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu povjericima, i za pobijanje tih radnji ne zahtijeva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.

(4) Odricanje od nasljedstva smatra se besplatnim raspolaganjem.

Član 391

Zastarijevanje ne teče između:

- 1) bračnih drugova;
- 2) roditelja i djece dok traje roditeljsko pravo;
- 3) štíćenika i njegovog staraoca, kao i organa starateljstva, za vrijeme trajanja starateljstva i dok ne budu položeni računi;
- 4) dva lica koja žive u vanbračnoj zajednici, dok ta zajednica postoji.

Član 586

(1) Poklonodavac može raskinuti ugovor ili opozvati učinjeni poklon ako poklonoprimac svojim ponašanjem prema njemu ili nekom njemu bliskom licu pokaže veliku nezahvalnost.

(2) Velika nezahvalnost postoji naročito kad je poklonoprimac učinio prema poklonodavcu ili nekom njemu bliskom licu (bračnom drugu, roditelju, djetetu) krivično djelo ili se prema njemu teže ogriješio o neku zakonom utvrđenu obavezu ili namjerno prouzrokovao veću štetu u njihovoj imovini.

(3) Poklon se ne može opozvati zbog velike nezahvalnosti koju je poklonodavac oprostio poklonoprimcu.

(4) Pravo na opozivanje poklona zbog nezahvalnosti prelazi na nasljednike.

(5) Pravo na opozivanje prestaje po isteku jedne godine računajući od dana kada je poklonodavac saznao za poklonoprimčevu nezahvalnost, a najdalje po isteku deset godina od pokazane nezahvalnosti.

(6) U slučaju opozivanja poklona zbog nezahvalnosti poklonoprimac je dužan da vrati sve što je primio na ime poklona.

Član 1054

(1) Ugovornik osiguranja života može u ugovoru, kao i nekim docnijim pravnim poslom, pa i testamentom, odrediti lice kome će pripasti prava iz ugovora (korisnik).

(2) Ako se osiguranje odnosi na život nekog drugog lica, za određivanje korisnika potrebna je i njegova pisana saglasnost.

(3) Korisnik ne mora biti određen po imenu, dovoljno je ako akt sadrži nužne podatke za njegovo određivanje.

(4) Kad su za korisnike određena djeca ili potomci, korist pripada i onima koji su rođeni docnije, a korist namijenjena suprugu pripada licu koje je bilo u braku sa osiguranikom u času njegove smrti.

Član 1069

(1) Prilikom ustupanja i raspodjele, ustupilac može za sebe ili svog bračnog druga, ili za oboje, ili za kog drugog zadržati pravo uživanja na svim ili nekim ustupljenim dobrima, može ugovoriti doživotnu rentu u stvarima ili novcu, doživotno izdržavanje ili kakvu drugu naknadu.

(2) Kad su uživanje ili doživotna renta ugovoreni za ustupioca i njegovog bračnog druga zajedno, pa jedno od njih umre, uživanje ili renta pripadaju u cjelini drugome do njegove smrti ako što drugo nije ugovoreno ili ako što drugo ne proizilazi iz okolnosti.

Član 1070

(1) Ustupilac može ustupanjem i raspodjelom obuhvatiti i svog bračnog druga i tada je potrebno da se ovaj saglasi s tim.

(2) Ako bračni drug ne bude obuhvaćen, njegovo pravo na nužni dio ostaje neokrnjeno. U tom slučaju ustupanje i raspodjela ostaju punovažni, samo se prilikom

utvrđivanja vrijednosti zaostavštine radi određivanja nužnog dijela nadživjelog bračnog druga, djelovi ostaviočeve imovine koji su ustupljeni njegovim potomcima smatraju kao pokloni.

Član 1085

(1) Poslije smrti davaoca izdržavanja njegove obaveze prelaze na njegovog bračnog druga i potomke koji su pozvani na nasljeđe, ako pristanu.

(2) Ako lica iz stava 1 ovog člana ne pristanu na produženje ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovor se raskida, a oni ne mogu da zahtijevaju naknadu za ranije dato izdržavanje.

Član 1086

(1) Ako bračni drug i potomci davaoca izdržavanja nijesu u stanju da preuzmu ugovorne obaveze, mogu zahtijevati naknadu od primaoca izdržavanja.

(2) Sud će tu naknadu odrediti po slobodnoj ocjeni, cijeneći imovno stanje primaoca izdržavanja i lica koja su bila ovlašćena na produženje ugovora.



Vlada Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

Naziv propisa	Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	III. Pravosuđe	Građanskopravni odnosi
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	potpoglavlje
	24 Pravda, Sloboda i bezbjednost	
Ključni termini - eurovok deskriptori	Partneri u zajednici života lica istog pola, životno partnerstvo lica istog pola, bračni supružnici	



Ministarstvo
finansija

Adresa: Ul. Stanka Dragojevića br.2
81000 Podgorica Crna Gora
www.mif.gov.me

22-02-2024

01-040/24-752/4

Br: 05-02-040/24-752/2

Podgorica, 19.02.2024.godine

Za: MINISTARSTVO PRAVDE, Vuka Karadžića 3, Podgorica

gospodinu, Andreju Miloviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima

Veza: Vaš akt broj: 01-040/24-752/3 od 01.02.2024. godine

Poštovani gospodine Miloviću,

Povodom *Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima ima za cilj da omogući partnerima istog pola u zajednici, da crpe određena prava i obaveze u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, kao i usklađivanje u cjelosti Zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola.

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izveštaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni akt i Izveštaj o analizi uticaja propisa utvrđeno je da za implementaciju ovog Predloga nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta državnog budžeta, nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Novica Vuković

Kontakt osobe:

Mirza Ćirlija, Direktorat za ekonomsko-finansijski sistem, mirza.cirlija@mif.gov.me;
Svetlana Bajčeta, Direktorat za državni budžet, svetlana.bajceta@mif.gov.me.

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo pravde
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima
<p>1. Definisanje problema</p> <p>Koje probleme treba da riješi predloženi akt?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG“, br.67/20) stupio je na snagu 15.07.2020. godine, dok je njegova primjena otpočela nakon godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu. - Obzirom da je pomenutim zakonom uređeno zaključenje i prestanak životnog partnerstva lica istog pola, vođenje registra partnerstva, prava i dužnosti partnera u zajednici života lica istog pola koja su zaključila partnerstvo, odnosno da je u našem pravnom sistemu pored bračne zajednice uređena još jedna zajednica života lica istog pola, to je bilo neophodno u zakonima koji za bračne supružnike predviđaju izvjesna prava i obaveze, ista prava i obaveze i u istom obimu predvidjeti i za partnere u zajednici života lica istog pola. - S tim u vezi, bilo je neophodno izvršiti izmjene i dopunu Zakona o obligacionim odnosima, kako bi njegovim usklađenjem bila obezbijedena puna primjena Zakona o životnom partnerstvu lica istog pola, tako da bi prava i obaveza koja uživaju i čiji su nosioci bračni supružnici u smislu Zakon o obligacionim odnosima, na isti način imali i partneri u zajednici života lica istog pola. 	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. 	
<ul style="list-style-type: none"> - Donošenju Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima pristupilo se zbog potrebe usaglašavanja Zakona o obligacionim odnosima sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola („Službeni list CG“, broj 67/20). Naime, Zakon o obligacionim odnosima bračnog supružnika prepoznaje kao nosioca izvjesnih prava i obaveza, pa je bilo potrebno u istom obimu i na isti način u Zakonu prepoznati i partnere u zajednici života lica istog pola. Pored navedenog cilj donošenja ovog zakona je potreba omogućavanja partnerima u zajednici života lica istog pola da iz obligacionih odnosa nastalih u smislu Zakona o obligacionim odnosima crpe određena prava i obaveze, na isti način kao i bračni supružnici, odnosno kako bi Zakon o obligacionim odnosima u cjelosti bio usklađen sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. - Zakon je usklađen sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola. 	
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status Quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? 	
<p>Bez neusaglašavanja ovog zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, partneri u zajednici života lica istog pola ne bi mogli ostvarivati svoja prava, kao i izvršavati obaveze. „Status Quo“ bi imao negativne implikacije na životne partnere. Cilj koji će se postići usaglašavanjem zakona je mjerljiv, jer će partneri u zajednici života lica istog pola imati isti položaj kod ostvarivanja određenih prava i obaveza, kao i bračni supružnici u obligacionim odnosima.</p>	

- Obaveza donošenja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima bila je predviđena Programom rada Ministarstva pravde za II kvartal 2024.godine.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenjem zakona će biti omogućeno partnerima u zajednici života lica istog pola da iz obligacionih odnosa crpe prava i obaveze na isti način kao i bračni supružnici.

- Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.
- Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.
- Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti opterećenja novim privrednim subjektima na tržištu i tržišna konkurencija.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze?
- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Dbrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

- Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva.
- Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda.
- Za implementaciju ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.
- Za implementaciju ovog zakona nijesu neophodna finansijska sredstva obezbjeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno za narednu fiskalnu godinu.
- Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze.
- Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.
- Nisu postojale sugestije Ministarstva finansija na predlog propisa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

- Nije korišćena eksterna ekspertska podrška.
- Nema propisa Evropske unije sa kojima je trebalo izvršiti usaglašavanje ovog zakona.
- Nije sprovedena javna rasprava, jer se radilo o usaglašavanju Zakona o obligacionim odnosima sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola, odnosno prepoznati su u zakonu životni partneri na isti način kao i bračni supružnici.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za sprovođenja ovog zakona.
- Glavni indikatori sa kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva ovog zakona su, isti položaj partnerau zajednici života lica istog pola u ostvarenju prava i obaveza, kao kod bračnih supružnika, nivo ostvarenih prava i obaveza partnera u zajednici života lica istog pola, kao nosioca tih prava u obligacionim odnosima.
- Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 15.02.2024. godine





Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Adresa: Bulevar revolucije 15
81 000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 481 301
www.gov.me/mep

Br: 04/4-907/24-486/2

7. februar 2024.

Za: MINISTARSTVO PRAVDE
ministru Andreju Miloviću

Veza: Dopis br: 01-040/24-752/4

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima u s pravnom tekovinom EU

Poštovani,

Dopisom broj 01-040/24-752/4 od 6. februara 2024. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima s pravnom tekovinom Evropske unije.**

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 20 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 98/23, 102/23 i 113/23) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.



S poštovanjem,

Maida Gorčević
Maida Gorčević

MINISTARKA EVROPSKIH POSLOVA

Prilog:



- Izjava i tabela usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima s pravnom tekovinom EU

Dostavljeno:

- Ministarstvu pravde;
- a/a

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MP-IU/PZ/24/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Contractual Relations Law		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo pravde		
- Sektor/odsjek	Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Jelena Grdinić, generalna direktorica Direktorata za krivično i građansko zakonodavstvo jelena.grdinic@mpa.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Novaković, načelnica Direkcije za građansko zakonodavstvo, natasa.novakovic@mpa.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	organi državne uprave, sudovi, državna tužilaštva		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Sporazum ne sadrži odredbu koja se odnosi na normativni sadržaj predloga propisa.			
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2023-2024		
- Poglavlje, potpoglavlje	/		
- Rok za donošenje propisa	/		
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije			
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU sa kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.			

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa.	/
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima nije bilo učešća konsultanata.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis / ministarka evropskih poslova
 Datum: 07.04.2024. godine	 Datum: 07.04.2024. godine

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MP-IU/PZ/24/03		MP-IU/PZ/24/03		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
/				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o o izmjenama i dopuni Zakona o obligacionim odnosima		Proposal for the Law on Amendments to the Contractual Relations Law		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti